

**CHUT, CHUT, CHUT**

**CHUT, CHUT, CHUT**

(Nadalet occitan, aici dins la version lengadociana de Pesenàs  
cantada per LA TIRETA DUBERTA (PEIREGÒRD)

**PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : [AQUI](#)**

(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI ↑

VOIR VIDEO DANS : [DAILYMOTION](#)

[YOUTUBE](#)

[CHANSON LIMOUSINE](#)

**Dins un establet aval  
Es nascut polit nadal  
Dins una grèpia de rocada  
Ame de palha per flaçada.**

**Repic (2 còps) :**

**Chut, chut, chut  
Que l'enfant dòrm  
Pas tant de bruch**

**Lo cordonier ven exprès  
Per ié faire de solièrs  
Pim, pam, pom, pica la semèla  
Mas Sant Josèp lèu l'interpèla.**

**Repic**

**L'amolaire qu'a pas set  
Vòl ié faire un cotelet  
A virar la mòla s'aprèsta  
Mas Sant Josèp viste l'arrèsta.**

**Repic**

**Puèi es vengut un fustier  
Ié faire un brèç de noguier  
N'es a la primièira vireta  
Que Sant Josèp ié ditz « pauseta »**

**Repic**

**Tres femnòtas per lo mens  
Pòrtan ensemble de presents  
Caduna vòl parlar primièira  
Cridan coma de peissonnières.**

**Dans une petite étable là bas  
Il est né le joli Noël  
Dans une crèche de rochers  
Avec de la paille pour couverture**

**Refrain :**

**Chut, chut, chut  
l'enfant dort  
pas tant de bruit**

**Le cordonnier vient exprès  
Pour lui faire des souliers  
Pim, pam, poum, il frappe la semelle  
Mais Saint Joseph vite l'interpelle**

**Refrain**

**Le rémouleur qui n'a pas soif  
Veut lui faire un petit couteau  
A faire tourner sa meule il s'apprête  
Mais Saint Joseph vite l'arrête**

**Refrain**

**Puis est venu un charpentier  
Lui faire un berceau de noyer  
Il en est au premier tour  
Quand Saint Joseph lui dit « arrête ! »**

**Refrain**

**Trois femmes au moins  
Portent ensemble des présents  
Chacune veut parler la première  
Elles crient comme des poissonnières**

## Repic

Aquí los mages Gaspard  
Melquiòr e Baltasar  
Tanlèu lo pòple los aclama  
E Sant Josèp solet s'exclama.

## Refrain

Voici les mages Gaspard  
Melchior et Balthazar  
Aussitôt le peuple les acclame  
Et Saint Joseph tout seul s'exclame.

## Refrain

# Chut, chut, chut

- 1 -

Harmonisation  
Michel Perthuis

Sopr  
Alti  
Bass

1  $\text{♩} = 40$   
Dins un es - ta - blet a - val Es nas-

S  
A  
B

6  
cut po - lit na - dal  
Dins u - na grè - pia  
Am - be de pal - ha

S  
A  
B

11  
de ro fla - ça - da. oh! chut - te, chut - te,

S  
A  
B

16  $\text{♩} = 40$   
chut Que l'en - fant dòrm, Pas tant de bruch!

# **Harmonisation Michel Perthuis .**

Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser, interpréter à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs

**Conception réalisation Jean Delage**

© 2016 Jean Delage